

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
GOVERNMENT

Broj: 03-02-520/2020
Sarajevo, 16.4.2020. godine

**PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE**

- **Predstavnički dom -**
gosp. Mirsad Zaimović, predsjedavajući

- **Dom naroda -**
gosp. Tomislav Martinović, predsjedavajući

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
**PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO**

Primljeno: 17-04-2020			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
01,01	- 11 -	14	20

Poštovani,

U skladu sa članom IV.B.3.7.c) (III) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa članom 206. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 69/07 i 2/08) i Odluke o dopuni Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, broj: 01/c-02-727/20 od 7.4.2020. godine i sa članom 203. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 27/03, 21/09 i 24/20), radi razmatranja i donošenja, dostavljam Vam **PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO SPORAZUMU O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SVJETSKE BANKE – MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (IBRD) ZA HITNI PROJEKAT ZA COVID-19 ZA BOSNU I HERCEGOVINU**, koji je utvrdila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 219. sjednici, održanoj 16.4.2020. godine.

Također, u printanoj i elektronskoj formi (CD) dostavljam:

1. Projektni sporazum (Hitni projekt za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu) između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Federacije Bosne i Hercegovine i
2. Sporazum o zajmu (Hitni projekt za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Prijedlog odluke se dostavlja na službenim jezicima i pismima Federacije Bosne i Hercegovine u printanoj i elektronskoj formi (CD).

S poštovanjem,



PREMIJER
Fadil Novalić

Prilog: kao u tekstu na bosanskom jeziku

**Cc: Federalno ministarstvo finansija-
Federalno ministarstvo financija
gđa Jelka Milićević, ministar**

ODLUKA

**O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO SPORAZUMU O ZAJMU IZMEĐU
BOSNE I HERCEGOVINE I SVJETSKE BANKE - MEĐUNARODNE
BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (IBRD) ZA HITNI PROJEKAT ZA
COVID-19 ZA BOSNU I HERCEGOVINU**

Sarajevo, april 2020. godine

Na osnovu člana 40. stav 5. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16) Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na ___ sjednici održanoj _____ godine i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na ___ sjednici održanoj _____ d o n o s i

ODLUKU

O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO SPORAZUMU O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SVJETSKE BANKE - MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (IBRD) ZA HITNI PROJEKAT ZA COVID-19 ZA BOSNU I HERCEGOVINU

I.

Prihvata se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), po Sporazumu o zajmu (u daljem tekstu: Sporazum o zajmu) između Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) i Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj (u daljnjem tekstu: IBRD) u iznosu do 19.859.900,00 EUR, što je 60% od ukupno odobrenih sredstava za Bosnu i Hercegovinu koja iznose 33.100.000,00 EUR.

II.

Sredstva zajma iz tačke I. ove Odluke koristit će se za finansiranje Hitnog projekta za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu. Cilj predložene hitne finansijske pomoći je pružanje podrške zemlji u njenom radu i davanju odgovora na prijetnju koju nameće COVID-19, kao i jačanje nacionalnih sistema javno-zdravstvene pripravnosti.

III.

Sredstva zajma iz tačke I. ove Odluke, odobravaju se Federaciji pod sljedećim uslovima:

- iznos zajma..... 19.859.900,00 EUR
- rok otplate..... 32 godina
- grace period..... 7 godina (uključen u rok otplate zajma)
- kamatna stopa..... šestomjesečni EURIBOR + fiksna marža
- jednokratna provizija..... 0,25 % na iznos glavnice zajma
- dospjeća..... polugodišnje u jednakim otplatama glavnice
- datum plaćanja glavnice i kamata..... 15. februar i 15. august svake godine
- provizija na nepovučeni iznos zajma..... 0,25 % godišnje

IV.

Potvrđuje se da je razmatrana dokumentacija prihvatljiva za Federaciju, a posebno:

- Usaglašeni zapisnik s pregovora;
- Sporazum o zajmu između BiH i IBRD-a;
- Projektni sporazum između IBRD i Federacije;

V.

U periodu implementacije Projekta, u budžetu Federacije nije potrebno osigurati dodatna finansijska sredstva za sufinansiranje Projekta.

VI.

Daje se saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije za sredstva iz tačke I. ove Odluke.

Za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma ovlašćuje se federalni ministar finansija - federalni ministar financija.

VII.

Za realizaciju ove Odluke i izvještavanje zadužuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, svako u okviru svoje nadležnosti.

VIII.

Implementacija Sporazuma iz tačke I. ove Odluke, ne zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

OBRAZLOŽENJE

I - PRAVNA OSNOVA

Pravna osnova za donošenje ove Odluke sadržana je u članu 40. stav 4. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), koji propisuje pitanja vanjskog zaduženja Federacije i procedure za zajmove. izmjenom Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 44/10) u članu 40. stav 5. predviđeno je da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nakon prihvatanja nacrtu kreditnog sporazuma i utvrđivanja Prijedloga odluke, istu dostavlja Parlamentu Federacije BiH na usvajanje.

II - RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Osnovni razlog za donošenje ove Odluke je zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu Sporazuma o finansiranju kod Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu razvoj (IBRD) za Projekat Hitne podrške kao odgovor na COVID-19 u Bosni i Hercegovini.

Cilj predložene hitne finansijske pomoći je pružanje podrške zemlji u njenom radu i davanju odgovora na prijetnju koju nameće COVID-19, kao i jačanje nacionalnih sistema javno-zdravstvene pripravnosti. Obzirom na potrebnu hitnost u djelovanju u brojnim područjima da bi se predvidjeli uticaji, ukazana je potreba i za dugoročnijim programom obzirom na sistemske slabosti osnovnih javno-zdravstvenih funkcija..

III - OBRAZLOŽENJE POJEDINIH TOČAKA

Tačka I. je nužna kako bi se prihvatilo zaduženje Bosne i Hercegovine kod Međunarodne banke za obnovu razvoj (IBRD).

Tačkom II. potvrđuje se namjena utroška sredstava Sporazuma.

Tačkom III. precizirani su uslovi zajma.

Tačkom IV. potvrđuje se da je dokumentacija parafirana tokom pregovora sa IBRD-om prihvatljiva za Federaciju, što je uslov da BiH i IBRD pristupe potpisivanju Sporazuma o zajmu.

Tačkom V. se definiše da nije potrebno osigurati dodatna sredstva u budžetu Federacije za ovu namjenu.

Tačkom VI. daje se saglasnost za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma kao i ovlaštenje federalnom ministru finansija - federalnom ministru financija da u ime Federacije potpiše isti.

Tačkom VII. se za realizaciju ove Odluke zadužuje Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, svako u okviru svoje nadležnosti.

Tačkom VIII. potvrđuje da za implementaciju Sporazuma o zajmu nije potrebno donijeti nove ili izmijeniti postojeće zakone.

Tačka IX. propisuje stupanje na snagu ove Odluke.

INFORMACIJA

O ZAJMU SVJETSKE BANKE – MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA HITNI PROJEKT ZA COVID-19 ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Kao odgovor na pojavu pandemije COVID-19 Grupacija Svjetske banke stavila je na raspolaganje Bosni i Hercegovini paket hitne podrške putem zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (u daljem tekstu: IBRD) u iznosu 36.200.000 mil USD (ekvivalent 33.100.000 mil EUR) kao pomoć zemlji u njenim naporima da prevenira, otkriva i reaguje na prijetnje koje je izazvala pandemija COVID-19. Ovo je novi finansijski instrument Svjetske banke koji se odobrava po ubrzanom postupku.

Vlada Federacije BiH je na svojoj 216. sjednici održanoj 26. marta 2020. godine podržala inicijativu Federalnog ministarstva finansija-financija da se kreditnim zaduženjem kod Svjetske banke - IBRD osiguraju sredstva za Hitni projekt za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu (u daljem tekstu: Projekt) i dala potrebna ovlaštenja za vođenje pregovora. Inicijativu za zaduživanje za navedeni Projekt, Vlada Republike Srpske podržala je 02. aprila, a zatim i Vijeće ministara BiH 08. aprila 2020. godine.

Pregovori o predloženom zajmu za Projekt između delegacije BiH (koju su činili predstavnici BiH, FBiH i RS) i IBRD održani su 8. i 9. aprila 2020. godine putem video linka između Sarajeva, Banja Luke i Washingtona. Tokom pregovora razmatrani su i usaglašeni pravni i projektni dokumenti (Sporazum o zajmu između BiH i IBRD Projektni sporazum između FBiH i IBRD, Projektni sporazum između RS i IBRD, Radni list za izbor uslova Zajma; Pismo o isplati i finansijskim informacijama, Raspored otplate, obrazac Privremenog nerevidiranog finansijskog izvještaja, Projektni zadatak za usluge revizije i Plan okolišnih i socijalnih obaveza) koji čine sastavni dio ove Informacije.

Ukupna sredstva zajma koji se odobrava BiH iznose 33.100.000 EUR, od čega je 19.859.900 EUR (ekvivalent 60% zajma) alocirano na FBiH i 13.240.100 EUR (ekvivalent 40% zajma) alocirano na RS.

Sredstva zajma odobravaju se BiH i prosljeđuju FBiH pod sljedećim uslovima:

- iznos zajma..... 19.859.900 EUR
- rok otplate.....32 godina
- grace period.....7 godina (uključen u rok otplate zajma)
- kamatna stopa..... šestomjesečni EURIBOR + fiksna marža
- jednokratna provizija.....0,25 % na iznos glavnice zajma
- dospijeca.....polugodišnje u jednakim otplatama glavnice
- datum plaćanja glavnice i kamata.....15. februar i 15. august svake godine
- provizija na nepovučeni iznos zajma.....0,25 % godišnje

Kratak opis Projekta

Razvojni cilj projekta je sprečavanje, otkrivanje i odgovor na prijetnju koju predstavlja pandemija COVID-19 u Bosni i Hercegovini.

Projekt se sastoji od tri komponente:

- Komponenta 1 – Odgovor na pandemiju COVID-19 u RS
Podkomponenta 1.1: pružanje zdravstvene zaštite i jačanje zdravstvenog sistema
Podkomponenta 1.2: socijalna zaštita i pomoć
- Komponenta 2 – Odgovor na pandemiju COVID-19 u FBiH
Podkomponenta 2.1: pružanje zdravstvene zaštite i jačanje zdravstvenog sistema
Podkomponenta 2.2: socijalna zaštita i pomoć
- Komponenta 3 – Upravljanje projektom
Podkomponenta 3.1: RS
Podkomponenta 3.2: FBiH

Aktivnosti u okviru svake komponente ograničene su na one za koje je svaki entitet zatražio hitnu pomoć, kako bi nadopunio svoj sopstveni odgovor na pandemiju COVID-19 i podršku od drugih razvojnih partnera. Prioritet za finansiranje dat je mjerama vezanim za zdravlje. Mjere socijalne zaštite neposredne su naravi i malo se razlikuju između entiteta, s tim što FBiH ima veću alokaciju zbog primarno razlika u veličini potencijalne i postojeće populacije korisnika. Očekuje se da će se projektnim aktivnostima, u kombinaciji sa sopstvenim odgovorom entiteta na pandemiju COVID-19 i podrškom od drugih razvojnih partnera, pružiti sveobuhvatan neposredan odgovor.

U okviru komponente 2 koja se odnosi na FBiH pružit će se neposredna podrška FBiH za sprečavanje dodatnih slučajeva COVID-19, a radi ograničavanja lokalnog prenosa pomoću strategija suzbijanja, kao i za sprečavanje zapadanja u siromaštvo pojedinaca i domaćinstava pogođenih pandemijom. U okviru ove komponente podržava se poboljšanje kapaciteta za otkrivanje bolesti obezbjeđenjem tehničke ekspertize, laboratorijske opreme i sistema za osiguravanje brzog pronalaženja slučajeva i njihovih kontakata. Projekt će također doprinijeti jačanju pripravnosti zdravstvenog sistema, poboljšanju kvaliteta medicinske njege koja se pruža pacijentima sa COVID-19 i minimiziranju rizika za zdravstveno osoblje i pacijente. Njime će se omogućiti vlastima u FBiH da mobiliziraju kapacitete za odgovor na nagli porast slučajeva pomoću obučених i dobro opremljenih najizloženijih zdravstvenih radnika, finansiranjem opreme i potrepština za jedinice za intenzivnu njegu (ICU) u odabranim bolnicama i obezbjeđivanjem lične zaštitne opreme (LZO) i materijala za kontrolu infekcija u bolnicama i ustanovama primarne zaštite. Izvršit će se nabavka opreme i potrepština za jedinice za intenzivnu njegu radi uspostavljanja ili obnove jedinica za intenzivnu njegu u ovlaštenim bolnicama, a uključivat će mehaničke respiratore, srčane defibrilatore, mobilne rendgene, koncentratorе kisika i drugu neophodnu opremu za pružanje kritične njege pacijentima sa teškom akutnom respiratornom infekcijom. Također će se pružiti podrška za jačanje sistema za upravljanje i odlaganje medicinskog otpada.

Osim toga, pružit će se podrška za jačanje i proširenje sistema socijalne pomoći i socijalne skrbi. Aktivnosti su utvrđene kroz konsultacije sa ministarstvima finansija, zdravlja i rada i socijalne politike, a navedene su u nastavku, po podkomponentama. Ograničene su na one koje zahtijevaju neposrednu i hitnu implementaciju.

U okviru podkomponente 2.1 za koju su alocirana sredstva u iznosu do 9.957.250 EUR koja se odnosi na pružanje zdravstvene zaštite i jačanje zdravstvenog sistema u FBiH finansirat će se i provoditi sljedeće:

a) Otkrivanje slučajeva, njihovo potvrđivanje i izvještavanje o njima, kao i pronalaženje njihovih kontakata:

- Jačanje sistema za nadzor bolesti i javnozdravstvenih laboratorija; adekvatno opremanje javnozdravstvenih laboratorija dijagnostičkim setovima, reagensima, itd.;
- Kombinovanje otkrivanja novih slučajeva sa aktivnim pronalaženjem kontakata, unapređenjem modula sadašnjeg informacionog sistema zdravstvenog sistema za nadzor i pronalaženje kontakata i povezivanjem pružatelja primarne zaštite na njega;
- Podržavanje epidemiološkog ispitivanja, proširivanjem broja obučanih javnozdravstvenih radnika za poduzimanje pronalaženja kontakata i unapređenjem saradnje sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove; i
- Pružanje na vrijeme podataka i informacija za usmjeravanje donošenja odluka i aktivnosti odgovora i ublažavanja, unapređenjem sistema i protokola za izvještavanje, analizu i širenje podataka.

b) Jačanje zdravstvenog sistema:

- Obuka i smjernice za zdravstvene radnike o identificiranju i liječenju COVID-19; odgovarajućem korištenju lične zaštitne opreme (LZO); nadzoru i sprečavanju širenja respiratornih infekcija u zdravstvenim ustanovama;
- Nabavka i distribucija lične zaštitne opreme (LZO), u skladu sa smjernicama SZO-a;
- Obezbeđenje medicinskih potrepština, uključujući dijagnostičke setove i reagense za koronavirus;
- Prenamjena zdravstvenih ustanova radi zadovoljavanja očekivanog porasta potražnje za bolničkim krevetima, i to naročito krevetima za intenzivnu njegu (na primjer, odlaganje neobaveznih procedura, stroga trijaža za prijem i prijevremeno otpuštanje uz kontrolu od strane osoblja za kućnu zdravstvenu njegu); uspostava specijaliziranih jedinica u odabranim bolnicama; uspostava zdravstvenih ustanova na netradicionalnim lokacijama radi pomoći u rješavanju privremenih potreba vezanih za porast broja slučajeva;
- Preraspoređivanje zdravstvenog osoblja i mobilizacija dodatnog osoblja za zadovoljavanje očekivanog porasta potražnje, uključujući uključivanje kolega iz privatnih zdravstvenih ustanova, apoteka ili drugih paramedicinskih ustanova pokrivanje drugih operativnih troškova (kao što su naknade za prekovremeni rad ili plaćanje naknada za beneficirani rad/odšteta); i
- Jačanje sistema za upravljanje i odlaganje medicinskog otpada, uključujući osiguravanje bezbjedne vode i osnovne sanitacije u zdravstvenim ustanovama.

U okviru podkomponente 2.2 za koju su alocirana sredstva u iznosu do 9.707.000 EUR a koja se odnosi na privremenu socijalnu podršku i novčanu pomoć za ugrožena domaćinstva i lica u FBiH:

- Finansirat će se ciljani i vremenski ograničeni novčani transferi ugroženim domaćinstvima koja su negativno pogođena ekonomskim uticajem pandemije COVID-19, kao i socijalne usluge za socijalno ugrožena i starija lica kojima će biti potrebna zaštita i skrb. Finansiranjem će se osigurati održavanje i proširivanje davanja za postojeće i nove korisnike. Novčani transferi obezbjeđivat će se korištenjem postojećeg programa stalne socijalne pomoći (SSP), programa novčanih davanja za starija lica i lica sa invaliditetom u skladu sa relevantnim zakonima o socijalnoj zaštiti, te će biti usklađeni sa smjernicama o obezbjeđivanju jednokratnih hitnih novčanih davanja ugroženim grupama. Pored privremenih novčanih davanja koja će se obezbjeđivati kroz program stalne socijalne pomoći, starijim licima i licima sa invaliditetom koja budu ispunjavala uslove obezbijedit će se jednokratna novčana davanja. Nenovčana pomoć (kao što su paketi za osnovnu njegu i higijenu na per capita osnovi) obezbijedit će se onim ugroženim licima kojima je potrebna trajna skrb i koja borave u specijaliziranim ustanovama. Usluge socijalne skrbi (tj. kućne posjeta tamo gdje su i kada su moguće i potrebne) pružat će se preko socijalnih radnika vezanih za centre za socijalni rad i specijalizirane ustanove onim ciljnim grupama koje se nalaze u karantenama i/ili zaraženim licima koja borave u privatnim domovima ili specijaliziranim ustanovama.
- Korisnici su socijalno ugrožena lica i lica koja se nalaze u ekonomski nepovoljnom položaju za koja se očekuje da će biti nesrazmjerno pogođena pandemijom COVID-19. Trenutno se novčana davanja obezbjeđuju na osnovu potrebe (potvrda o plaći ili drugom dohotku, radnom statusu i statusu invaliditeta) kroz provjeru imovinskog stanja i kriterije za ispunjavanje uslova. Ona pogođena domaćinstva koja ispunjavaju uslove i koja imaju veliki broj izdržavanih lica (uključujući djecu, lica sa invaliditetom i/ili lica kojima je potrebna trajna skrb) primat će blago veća davanja (na osnovu formule) kako bi im se omogućilo rješavanje ekonomskih i zdravstvenih izazova sa kojima se suočavaju. U okviru ove komponente, finansiranjem će se podržati novčani transferi za održavanje isplata davanja postojećim korisnicima i proširivanje obuhvata i obezbjeđivanja novčanih davanja dodatnim novim korisnicima za razdoblje od šest mjeseci. Slično tome, privremena dodatna novčana davanja obezbijedit će se licima sa invaliditetom koja budu ispunjavala uslove i koja već primaju dodatak za njegu drugog lica;
- Registracija i prihvatanje novih korisnika privremene novčane pomoći provodit će se u centrima za socijalni rad širom FBiH, putem interneta i telefona. Registracija će također biti dostupna kroz mjesne zajednice prema određenom rasporedu. Uspostavit će se procedure za društveno distanciranje i mogućnosti za mobilnu/virtualnu registraciju radi minimiziranja rizika od daljnjeg prenosa u zajednici. Kada je riječ o hitnim dodacima na novčanu pomoć za lica sa invaliditetom, liste korisnika koji ispunjavaju uslove izvući će se iz postojećih korisnika novčanih naknada. Liste postojećih korisnika za davanja stalne

socijalne pomoći izvući će se iz Registra korisnika socijalne pomoći (SOTAC). Postojeći korisnici biraju se na osnovu kriterija za ispunjavanje uslova i provjere imovinskog stanja. Centri za socijalni rad imat će mogućnost unakrsne provjere informacija o potencijalnim korisnicima putem kantonalnih ili općinskih kancelarija;

- Zahtjevi za registraciju novih korisnika privremene novčane pomoći u okviru programa stalne socijalne pomoći (SSP) bit će pojednostavljeni radi ubrzanja prihvata korisnika u program. Kao takav, broj potrebnih dokumenata koji se dostavljaju bit će minimiziran, a u slučaju registracije putem interneta ili telefona, postojat će mogućnost slanja dokumentacije poštom. Socijalni radnici će obavljati kućne posjete kasnije. Isplate za sve korisnike će se vršiti direktno na bankovne račune;
- Informisanje javnosti i komunikacija o pristupu programu socijalne pomoći vršit će se putem štampanih i drugih medijskih kanala, primarno radija, televizije i novina. Štampani materijali o programu privremene pomoći bit će dostupni kroz centre za socijalni rad, mjesne zajednice i centre u zajednici. Komunikacionim materijalima pružat će se informacije o ispunjavanju uslova, trajanju programa, kao i informacije o mjestu i načinu registracije i podnošenju pritužbi;
- Iz ove komponente će se također finansirati usluge socijalne skrbi starijim i ugroženim licima kojima je potrebna trajna skrb u specijaliziranim ustanovama. Te usluge uključivat će obezbjeđivanje paketa za osnovnu njegu (koji će se sastojati od proizvoda za ličnu higijenu i higijenu domaćinstva) i institucijama i posjete od strane osoblja centara za socijalni rad radi osiguravanja da ugrožena lica imaju pristup hrani, higijenskim i medicinskim proizvodima i njezi;
- Predloženim novčanim transferima i uslugama socijalne skrbi također će se pružiti mogućnost za poticanje odgovarajuće higijene i preventivnih zdravstvenih usluga, kao i za odašiljanje poruka o sprečavanju zaraze COVID-19.

U okviru podkomponente 3.2 za koju su alocirana sredstva u iznosu do 146.000 EUR koja se odnosi na upravljanje projektom u FBiH podržat će se implementacija projekta, uz obezbjeđivanje ukupne administracije projekta (uključujući nabavke i finansijsko upravljanje, FU), kao i redovno praćenje i izvještavanje o implementaciji (uključujući neophodne fiducijarne procjene). U najvećoj mogućoj mjeri će se koristiti postojeće strukture i kapaciteti. Oni će se po potrebi ojačati angažovanjem dodatnog osoblja zaduženog za ukupnu administraciju, Okolišni i socijalni okvir (ESF), komunikaciju i informisanje javnosti, nabavke i FU. Praćenje socijalne pomoći uključivat će provjere na licu mjesta korisnika novčane pomoći i socijalne skrbi (kući i u specijaliziranim ustanovama), kao i podršku unapređenjima postojećih administrativnih sistema i sistema informacionih tehnologija prema potrebi. Izvršit će se neophodne prilagodbe praćenja u smislu provjera na licu mjesta radi omogućavanja socijalnim radnicima da rade kontrole ili provjere putem telefona.

Očekivani datum zatvaranja Projekta je 30. juni 2022. godine.

U periodu implementacije Projekta, u budžetu FBiH nije potrebno osigurati dodatna finansijska sredstva za sufinansiranje projekta.

Na temelju navedenog Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na 219. sjednici održanoj 16.4.2020. godine, utvrdila Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Hitni projekat za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu.

Pravno odjeljenje
POVJERLJIVI NACRT
(Podložan promjenama)
G. Grinsteins
4/10/2020

ZAJAM BROJ 9097-BA

Sporazum o zajmu

(Hitni projekt za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu)

između

BOSNE I HERCEGOVINE

i

MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

SPORAZUM O ZAJMU

SPORAZUM na dan Datuma potpisivanja, sklopljen između BOSNE I HERCEGOVINE ("Zajmoprimac") i MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOU I RAZVOJ ("Banka"). Zajmoprimac i Banka se ovime slažu kako slijedi:

ČLAN I – OPŠTI USLOVI; DEFINICIJE

- 1.01. Opšti uslovi (kako su definirani u Apendiksu ovog Sporazuma) se primjenjuju na ovaj Sporazum i čine njegov sastavni dio.
- 1.02. Ukoliko kontekst ne zahtijeva drugačije, termini pisani velikim početnim slovom, korišteni u ovom Sporazumu, imaju značenja koja su im data u Opštim uslovima ili Apendiksu ovog Sporazuma.

ČLAN II — ZAJAM

- 2.01. Banka se slaže da da Zajmoprimcu, iznos od trideset tri miliona stotinu hiljada eura (€ 33.100.000), kako se takav iznos može s vremena na vrijeme konvertirati putem Konverzije valuta ("Zajam"), za pomoć pri financiranju projekta opisanog u Rasporedu 1 ovog Sporazuma ("Projekt").
- 2.02. Primalac može povlačiti sredstva Zajma u skladu s Odjeljkom III Rasporeda 2 ovog Sporazuma.
- 2.03. Početna naknada (Front-end Fee) iznosi jednu četvrtinu jednog procenta (0,25%) iznosa Zajma.
- 2.04. Naknada na nepovučena sredstva (Commitment Charge) iznosi jednu četvrtinu jednog procenta (0,25%) godišnje na Nepovučeni saldo zajma, uz uslov da će Naknada na nepovučena sredstva za period koji počinje na prvi dan obračuna Naknade na nepovučena sredstva i završava se godinu dana nakon tog dana obračuna Naknade na nepovučena sredstva, iznositi nula procenata (0%).
- 2.05. Kamatna stopa je Referentna stopa Fiksna marža ili takva stopa koja se može primjenjivati nakon Konverzije, kako je navedeno u Odjeljku 3.02 (e) Opštih uslova.
- 2.06. Datumi plaćanja su 15. februar i 15. avgust svake godine.
- 2.07. Iznos glavnice Zajma se otplaćuje u skladu s Rasporedom 3 ovog Sporazuma.

ČLAN III — PROJEKT

- 3.01. Zajmoprimac izjavljuje svoju opredijeljenost za cilj Projekta i Program MPA. U tom smislu Zajmoprimac će osigurati da Dio A Projekta provede RS, a Dio B Projekta provode Federacija, sve u skladu s odredbama Člana V Opštih uslova i Rasporeda 2 ovog Sporazuma i Projektnih sporazuma.

ČLAN IV – PRAVNI LIJEK BANKE

- 4.01. Dodatni događaj za suspenziju se sastoji od sljedećeg: naime, da odnosno zakonodavstvo bilo kojeg Entiteta koji implementira projekt, kojim se uređuju gotovinski transferi ili socijalne usluge, bude izmijenjeno, suspendirano, poništeno, ukinuto ili se odrekne od njega, tako da, po mišljenju Banke, utiče značajno i negativno na sposobnost Entiteta koji implementira projekt da provede Projekt ili izvrši bilo koju od svojih obaveza po svom odnosnom Projektom sporazumu.
- 4.02. Dodatni događaj za ubrzanje se sastoji od sljedećeg: naime da se događaj naveden u Odjeljku 4.01 ovog Sporazuma desi.

ČLAN V — EFEKTIVNOST; PREKID

- 5.01. Rok efektivnosti je stotinu osamdeset (180) dana od Datuma potpisivanja.

ČLAN VI — PREDSTAVNIK; ADRESE

- 6.01. Predstavnik Zajmoprimca je Ministar financija i trezora.
- 6.02. U svrhu Odjeljka 10.01 Opštih uslova (a) Adresa Zajmoprimca je:

Ministarstvo financija i trezora
Trg BiH 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina; i

(b) elektronska adresa Zajmoprimca je

Fax: (387-33) 202-930 e-mail: trezorbih@mft.gov.ba

6.03. U svrhu Odjeljka 10.01 Opštih uslova: (a) Adresa Banke je:

International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America; i

(b) elektronska adresa Banke je:

Telex:

Fax:

e-mail:

248423(MCI) ili
64145(MCI)

1-202-477-6391

lvangelder@worldbank.org

DOGOVORENO na Datum potpisivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA

Od strane

Ovlašteni predstavnik

Ime i prezime: _____

Funkcija: _____

Datum: _____

MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ

Od strane

Ovlašteni predstavnik

Ime i prezime: _____

Funkcija: _____

Datum: _____

RASPORED 1

Opis projekta

Cilj Projekta je prevencija, otkrivanje i odgovor na prijetnju koju nameće pandemija COVIDa-19 u Bosni i Hercegovini.

Ovaj projekt predstavlja fazu MPA Programa i sastoji se od sljedećih dijelova:

Dio A. Republika Srpska

1. Odgovor na pandemiju COVIDa-19 u Republici Srpskoj.

Pružanje neposredne podrške za prevenciju pojave dodatnih slučajeva COVIDa-19, ograničavanje lokalne transmisije putem strategija ograničavanja i sprječavanje da se pogođeni pojedinci i domaćinstva suoče s oskudicom, kroz:

1. Jačanje pružanja zdravstvene zaštite i zdravstvenog sistema, putem, *inter alia*:
 - (a) Jačanja otkrivanja, potvrđivanja i izvještavanja o slučajevima, i praćenja kontakata, putem *inter alia*: (i) jačanja sistema nadzora bolesti, javno-zdravstvenih laboratorija i epidemiološkog kapaciteta za rano otkrivanje i potvrđivanje slučajeva, kroz, *inter alia*, adekvatno opremanje javno-zdravstvenih laboratorija, *inter alia*, dijagnostičkim kompletima i reagensima; (ii) kombinacije otkrivanja novih slučajeva i praćenja kontakata; (iii) pružanja podrške za epidemiološka istraživanja, *inter alia*, povećanjem broja javno-zdravstvenih radnika obučanih za praćenje kontakata i jačanja saradnje s Inspektoratom RS; (iv) pružanja pravovremenih podataka i informacija za usmjeravanje donošenja odluka i odgovora i aktivnosti ublažavanja, *inter alia*, jačanjem sistema i protokola za izvještavanje, analizu i diseminaciju podataka.
 - (b) Pružanja podrške za implementaciju mjera socijalnog distanciranja putem, *inter alia*: (i) promocije lične higijene, uključujući informativne kampanje o pranju ruku i pravilnom korištenju maski; i (ii) pružanjem podrške MZSZ na zaštiti dobrobiti zdravstvenih profesionalaca i ostalog osoblja uključenog u aktivnosti kontrole pandemije putem, *inter alia*, nabavke lične zaštitne opreme i pružanja psihološke podrške.
 - (c) Jačanja zdravstvenog sistema, putem *inter alia*: (i) pružanja obuke i izrade smjernica za zdravstvene radnike za, *inter alia*, otkrivanje i liječenje COVIDa-19; odgovarajuće korištenje lične zaštitne opreme; nadzor i prevenciju širenja respiratornih infekcija unutar zdravstvenih ustanova; (ii) nabavke i distribucije lične zaštitne opreme; (iii) osiguranja medicinskog potrošnog materijala, uključujući dijagnostičke komplete i reagense za COVID-19;
 - (d) Pružanja podrške za pripravnost za komunikaciju i aktivnosti putem, *inter alia*: (i) izrade i distribucije osnovnog komunikacijskog materijala o COVIDu-19 za javnost; (ii) pripreme i distribucije, *inter alia*, informacija i smjernica, modula za obuku ili prezentacija za zdravstvene radnike; i (iii) održavanja radionica i simpozija za širi auditorij o nadzoru, liječenju i profilaksi COVIDa-19.

(e) Pružanja podrške za životinjsko i okolišno zdravlje, *inter alia*, jačanjem i opremanjem, putem MPŠV, veterinarskih profesionalaca, laboratorija i organizacija za brzu identifikaciju, kontrolu i eradikaciju moguće pojave zoonoza.

2. (a) Pružanja gotovinskih transfera ugroženim domaćinstvima pogođenim ekonomskim posljedicama pandemije COVIDa-19; (b) pružanja gotovinskih transfera i socijalnih usluga socijalno ugroženim i starim pojedincima, koji imaju potrebu za zaštitom i zbrinjavanjem; (c) pružanja podrške za registraciju i prijem korisnika u programe gotovinskih transfera i socijalnih usluga; (d) širenja informacija i provođenja komunikacijskih aktivnosti za promociju programa gotovinskih transfera i socijalnih usluga i odgovarajućih higijenskih mjera, preventivnih zdravstvenih usluga i prevencije infekcije COVID-19; i (e) nabavke lične zaštitne opreme i higijenskih proizvoda za institucije socijalne zaštite.

2. Upravljanje, monitoring i evaluacija implementacije

1. Provođenje aktivnosti upravljanja Projektom, uključujući: (a) provođenje finansijskog upravljanja i nabavke za Projekt; (b) monitoring i evaluacija Projekta, uključujući nasumičnu terensku kontrolu pružanja gotovinskih transfera i socijalnog zbrinjavanja i ankete korisnika; i (c) ako je potrebno, angažman dodatnog osoblja/konsultanata zaduženih za sveukupnu administraciju, nabavku i finansijsko upravljanje u okviru specifičnih projekata.

Dio B. Federacija Bosne i Hercegovine

1. Odgovor na pandemiju COVIDa-19 u Federaciji.

Pružanje neposredne podrške za prevenciju pojave dodatnih slučajeva COVIDa-19, ograničavanje lokalne transmisije putem strategija ograničavanja i sprječavanje da se pogođeni pojedinci i domaćinstva suoče s oskudicom, kroz:

1. Jačanje pružanja zdravstvene zaštite i zdravstvenog sistema, putem, *inter alia*:

(a) Jačanja otkrivanja, potvrđivanja i izvještavanja o slučajevima, i praćenja kontakata, putem *inter alia*: (i) jačanja sistema nadzora bolesti, javno-zdravstvenih laboratorija i epidemiološkog kapaciteta za rano otkrivanje i potvrđivanje slučajeva, kroz, *inter alia*, adekvatno opremanje javno-zdravstvenih laboratorija, *inter alia*, dijagnostičkim kompletima i reagensima; (ii) kombinacije otkrivanja novih slučajeva i praćenja kontakata; (iii) pružanja podrške za epidemiološka istraživanja, *inter alia*, povećanjem broja javno-zdravstvenih radnika obučanih za praćenje kontakata i jačanjem saradnje s FUIP; (iv) pružanja pravovremenih podataka i informacija za usmjeravanje donošenja odluka i odgovora i aktivnosti ublažavanja, *inter alia*, jačanjem sistema i protokola za izvještavanje, analizu i diseminaciju podataka.

(b) Jačanja zdravstvenog sistema, putem *inter alia*: (i) pružanja obuke i izrade smjernica za zdravstvene radnike za, *inter alia*, otkrivanje i liječenje COVIDa-19; odgovarajuće korištenje lične zaštitne opreme; nadzor i prevenciju širenja respiratornih infekcija unutar zdravstvenih ustanova; (ii) nabavke i distribucije lične zaštitne opreme; (iii) osiguranja medicinskog potrošnog materijala, uključujući dijagnostičke komplete i reagense za COVID-19; (iv) prenamjene zdravstvenih ustanova za zadovoljavanje očekivanog povećanja potreba za bolničkim krevetima, a naročito krevetima u intenzivnoj njezi; uspostavljanja specijaliziranih jedinica u izabranim bolnicama; uspostavljanje zdravstvenih objekata na netradicionalnim lokacijama za zadovoljavanje

privremeno povećanih potreba; i (v) jačanja sistema upravljanja i odlaganja medicinskog otpada; uključujući osiguranje ispravne higijenski ispravne vode i osnovnih sanitarnih uslova u zdravstvenim ustanovama.

2. (a) Pružanja gotovinskih transfera ugroženim domaćinstvima pogodnim ekonomskim posljedicama pandemije COVIDa-19; (b) pružanja gotovinskih transfera i socijalnih usluga socijalno ugroženim i starim pojedincima, koji imaju potrebu za zaštitom i zbrinjavanjem; (c) pružanja podrške za registraciju i prijem korisnika u programe gotovinskih transfera i socijalnih usluga; i (d) širenja informacija i provođenja komunikacijskih aktivnosti za promociju programa gotovinskih transfera i socijalnih usluga i odgovarajućih higijenskih mjera, preventivnih zdravstvenih usluga i prevencije infekcije COVID-19.

2. Upravljanje, monitoring i evaluacija implementacije

1. Provođenje aktivnosti upravljanja projektom, uključujući: (a) provođenje financijskog upravljanja i nabavke za Projekt; (b) monitoring i evaluacija Projekta, uključujući nasumičnu terensku kontrolu pružanja gotovinskih transfera i socijalnog zbrinjavanja i ankete korisnika; (c) angažman dodatnog osoblja/konsultanata zaduženih za sveukupnu administraciju, nabavku i financijsko upravljanje u okviru specifičnih projekata; i (d) nabavka lične zaštitne opreme i higijenskih proizvoda za institucije socijalne zaštite.

RASPORED 2

Izvršenje projekta

Odjeljak I. Aranžmani implementacije

A. Supsidijarni sporazum

1. Za olakšanje provođenja Dijela A Projekta, Zajmoprimac će dio sredstava Zajma, u iznosu jednakom trinaest miliona dvije stotine četrdeset hiljada i stotinu Eura (EUR 13.240.100), uključujući sredstva Zajma alocirana s vremena na vrijeme na Kategoriju (1), staviti na raspolaganje RS po Supsidijarnom sporazumu između Zajmoprimca i RS, po uslovima i rokovima prihvatljivim za Banku („Supsidijarni sporazum RS“).
2. Za olakšanje provođenja Dijela B Projekta, Zajmoprimac će dio sredstava Zajma, u iznosu jednakom devetnaest miliona osam stotina pedeste devet hiljada i devet stotina eura (EUR 19.859.900) uključujući sredstva Zajma alocirana s vremena na vrijeme na Kategorije (2) i (3) staviti na raspolaganje Federaciji po Supsidijarnom sporazumu između Zajmoprimca i Federacije, po uslovima i rokovima prihvatljivim za Banku („Federalni supsidijarni sporazum“).
3. Zajmoprimac će ostvarivati svoja prava i izvršavati svoje obaveze po svakom Supsidijarnom sporazumu, na takav način da štiti interese Zajmoprimca i Banke i da ostvari svrhu Zajma. Osim ukoliko se Banka ne složi drugačije, Zajmoprimac neće dopisivati, mijenjati, ukidati, niti se odricati od Supsidijarnih sporazuma ili bilo koje njihove odredbe.

B. Okolišni i socijalni standardi

1. Zajmoprimac će, i učiniće da Entitet koji implementira projekt, osigura da se Projekt provede u skladu s Okolišnim i socijalnim standardima, na način prihvatljiv za Banku.
2. Bez ograničenja na gornji paragraf 1, Zajmoprimac će, i učiniće da Entiteti koji implementiraju Projekt, osiguraju da se Projekt provodi u skladu s Planom okolišnih i socijalnih obaveza („ESCP“), na način prihvatljiv za Banku. U tom smislu, Zajmoprimac će, i učiniće da Entiteti koji implementiraju projekt, osiguraju:
 - (a) Da se mjere i aktivnosti navedene u ESCP implementiraju s dužnom pažnjom i efikasnošću, kako je navedeno u ESCP;
 - (b) Da se stavi na raspolaganje dovoljno sredstava za pokrivanje troškova implementacije ESCP;
 - (c) Da se održavaju politike i procedure i kvalificirano i iskusno osoblje u dovoljnom broju za implementaciju ESCP, kako je navedeno u ESCP; i
 - (d) Da se ESCP, niti bilo koja njegova odredba, ne mijenjaju, ukidaju, suspendiraju, niti se odriče od njih, osim ukoliko se Banka u pismenoj formi ne složi drugačije, kako je navedeno u ESCP, i osiguraju da se revidirani ESCP objavi odmah nakon revizije.

3. U slučaju neslaganja između ESCP i odredaba ovog Sporazuma, primjenjivaće se odredbe ovog Sporazuma.
4. Zajmoprimac će, i učiniće da Entiteti koji implementiraju projekat, osiguraju:
 - (a) Da se poduzmu sve mjere neophodne za prikupljanje, objedinjavanje i dostavljanje bez odlaganja Banci, putem redovnih izvještaja, po učestalost navedenoj u ESCP, u odvojenom izvještaju ili izvještajima, ako Banka bude tako tražila, informacije o statusu pridržavanja ESCP i u njemu sadržanih okolišnih i socijalnih instrumenata, svi ti izvještaji u formi i po sadržaju prihvatljivi za Banku, uz navođenje, *inter alia*: (i) statusa implementacije ESCP; (ii) stanja, ako postoje, koja se upliću ili prijete da će se uplitati u implementaciju ESCP; i (iii) korektivnih i preventivnih mjera, poduzetih ili koje trebaju biti poduzete, za prevazilaženje takvih stanja; i
 - (b) Da se Banka bez odlaganja obavijesti o svakom incidentu ili slučaju koji je povezan sa ili ima uticaj na Projekt, koji ima, ili je vjerovatno da će imati, značajan negativan uticaj na okoliš, zahvaćene zajednice, javnost ili radnike, u skladu s ESCP, u njemu navedenim okolišnim i socijalnim instrumentima i Okolišnim i socijalnim standardima.
5. Zajmoprimac će, i učiniće da Entiteti koji implementiraju Projekt, uspostave, objave, održavaju i koriste pristupačne mehanizme žalbe za prijem i olakšanje rješavanja bojazni i žalbi ljudi pogođenih Projektom, i poduzmu sve mjere neophodne i prikladne za rješavanje ili olakšanje rješavanja tih bojazni i žalbi, na način prihvatljiv za Banku.
6. Zajmoprimac će, i učiniće da Entiteti koji implementiraju projekt, osiguraju da svi ponudbeni dokumenti i ugovori za građevinske radove u okviru Projekta obuhvate obavezu izvođača, pod-izvođača i nadzora: (a) da se pridržavaju relevantnih aspekta ESCP i u njemu sadržanih okolišnih i socijalnih instrumenata; i (b) da usvoje i primjenjuju kodeks ponašanja, s kojim će svi radnici biti upoznati i potpisati ga, a koji detaljno navodi mjere za rješavanje okolišnih, socijalnih, zdravstvenih i sigurnosnih rizika i rizika od seksualnog iskorištavanja i zloupotrebe, seksualnog zlostavljanja i nasilja protiv djece, sve kako je primjenljivo na takve građevinske radove, ugovorene ili koji se provode u skladu s navedenim ugovorima.

Odjeljak II. Povlačenje sredstava zajma

A. Generalno

Bez ograničenja na odredbe Člana II Opštih uslova i u skladu s Pismom o isplati i finansijskim informacijama, Zajmoprimac može povlačiti sredstva Zajma za: (a) financiranje Podobnih rashoda; i (b) plaćanje Početne naknade i (ii) svake premije Limita (Cap) kamatne stope ili Raspona (Collar) kamatne stope; u alociranom iznosu i, ako je primjenljivo, do procenta navedenog za svaku Kategoriju u sljedećoj tabeli:

Kategorija	Alocirani iznos Zajma (izraženo u EUR)	Procenat rashoda koji će se financirati (uključujući poreze)
(1) Robe, radovi, nekonsultantske usluge i konsultantske usluge, obuka i operativni troškovi i gotovinski transferi za Dio A Projekta	13.207.000	100%.
(2) Robe, radovi, nekonsultantske usluge, konsultantske usluge, obuka i operativni troškovi za Dio B.1.1 i B.2 Projekta	10.103.250	100%.
(3) Robe, nekonsultantske usluge i konsultantske usluge, obuka, operativni troškovi i gotovinski transferi za Dio B.1.2 Projekta	9.707.000	100%
(4) Početna naknada	82.750	Iznos plativ po Odjeljku 2.03 ovog Sporazuma u skladu s Odjeljkom 2.07(b) Opštih uslova
[(5)] Premija Limita kamatne stope ili Raspona kamatne stope	0	Iznos plativ u skladu s Odjeljkom 4.05 (c) Opštih uslova
UKUPNI IZNOS	33.100.000	

B. Uslovi povlačenja, Period povlačenja

1. Bez obzira na odredbe gornjeg Dijela A, neće se vršiti povlačenja:

- (a) za plaćanja izvršena prije Datuma potpisivanja, osim što se mogu vršiti povlačenja do ukupnog iznosa koji ne prelazi € 13.240.000a plaćanja izvršena prije tog datuma, ali na ili nakon 16. januara 2020.g., za Podobne rashode.
- (b) U okviru Kategorije (1), osim ukoliko:
 - (i) Projektni sporazum RS ne bude potpisan od strana u njemu; i
 - (ii) Supsidijarni sporazum RS ne bude potpisan od strana u njemu.
- (c) U okviru Kategorija (2) i (3), osim ukoliko:
 - (i) Federalni projektni sporazum ne bude potpisan od strana u njemu; i
 - (ii) Federalni supsidijarni sporazum ne bude potpisan od strana u njemu.

2. Datum zatvaranje je 30. juni 2022.g.

RASPORED 3

[Raspored otplate vezan za ugovorenu obavezu]

Sljedeća tabela navodi Datume plaćanja glavnice Zajma i procenat ukupnog iznosa glavnice Zajma koji se plaća na svaki Datum plaćanja glavnice („Udio rate“).

Otplata glavnice u jednakim ratama

Datum plaćanja glavnice	Udio rate
Na svaki 15. februar i 15. avgust počev od 15. avgusta 2027.g. do 15. februara 2052.g.	2%

APENDIKS

Odjeljak I. Definicije

1. "Anti-korupcijske smjernice" znači, u svrhu paragrafa 5 Apendiksa Opštih uslova, "Smjernice za prevenciju i borbu protiv prevare i korupcije u projektima koji se financiraju iz IBRD zajmova i IDA kredita i grantova", od 15. oktobra, 2006.g., revidirane u januaru 2011.g. i od 1. jula 2016.g.
2. "Gotovinski transfer" znači grant osiguran iz sredstava Zajma za korisnike koji zadovoljavaju kriterije i zahtjeve navedene u odnosnom Projektom operativnom priručniku.
3. "Programi gotovinskih transfera i socijalnih usluga" znači programi svakog od Entiteta koji implementira projekt, kojima se uređuje davanje gotovinskih transfera i socijalnih usluga, navedenih u odnosnom Projektom operativnom priručniku.
4. "Kategorija" znači kategorija navedena u tabeli u Odjeljku III.A Rasporeda 2 ovog Sporazuma.
5. "COVID-19" znači korona virusna bolest uzrokovana novim korona virusom 2019 (SARS-CoV-2).
6. "Plan okolišnih i socijalnih obaveza" ili "ESCP" znači Projektni plan okolišnih i socijalnih obaveza za Projekt od 10. aprila 2020.g., kako se isti može s vremena na vrijeme mijenjati i koji navodi bitne mjere i aktivnosti koje će Zajmoprimac provesti ili osigurati da se provedu na rješavanju potencijalnih okolišnih i socijalnih rizika i uticaja Projekta, uključujući vremenske okvire za aktivnosti i mjere, institucionalne, personalne, za obuku, monitoring i izvještajne aranžmane i sve okolišne i socijalne instrumente¹ koji trebaju biti pripremljeni u skladu s njim.
7. "Okolišni i socijalni standardi" ili "ESSi" znači, zajedno: (i) "Okolišni i socijalni standard 1: Procjena i upravljanje okolišnim i socijalnim rizicima i uticajima"; (ii) "Okolišni i socijalni standard 2: Radna snaga i uslovi rada"; (iii) "Okolišni i socijalni standard 3: Efikasnost resursa i prevencija i upravljanje zagađenjem"; (iv) "Okolišni i socijalni standard 4: Zdravlje i sigurnost zajednice"; (v) "Okolišni i socijalni standard 5: Otkup zemljišta, ograničenje korištenja zemljišta i prisilno preseljenje"; (vi) "Okolišni i socijalni

¹ Ti instrumenti mogu obuhvatiti, na primjer, Procjene okolišnih i socijalnih uticaja ("ESIA"), Okvire okolišnog i socijalnog upravljanja ("ESMF"), Planove okolišnog i socijalnog upravljanja ("ESMP"), Akcione planove preseljenja ("RAPove"), Okvire politike preseljenja ("RPF"), Planove angažmana aktera ("SEP"), Procedure upravljanja radnom snagom ("LMP"), Planove za domorodačko stanovništvo ("IPP"), Okvire planiranja za domorodačko stanovništvo ("IPPF"). Pravnici ne moraju ove instrumente definirati u sporazumu, osim ukoliko se neki od njih eksplicitno ne pominje u sporazumu kao uslov efektivnosti, uslov isplate ili druga vrsta pravne klauzule, u kom slučaju se dati instrument takođe treba definirati.

standard 6: Očuvanje biodiverziteta i održivo upravljanje živim prirodnim resursima”; (vii) “Okolišni i socijalni standard 7: Domorodačko stanovništvo/sub-saharske istorijski nedovoljno zbrinute tradicionalne lokalne zajednice”; (viii) “Okolišni i socijalni standard 8: Kulturno nasljeđe”; (ix) “Okolišni i socijalni standard 9: Financijski posrednici”; (x) “Okolišni i socijalni standard 10: Angažman aktera i objavljivanje informacija”; na snazi od 1. oktobra 2018.g., kako ih Banka objavljuje.

8. “Federacija Bosne i Hercegovine” ili “Federacija” znači Federacija Bosne i Hercegovine, sastavni dio Zajmoprimca.
9. “Federalni projektni sporazum” znači sporazum između Banke i Federacija za ovaj Projekt, kako se isti može s vremena na vrijeme mijenjati, i taj termin uključuje sve rasporede i sporazume dodate Federalnom projektnom sporazumu.
10. “Federalni supsidijarni sporazum” znači sporazum sklopljen između Zajmoprimca i Federacija, koji se pominje u, Odjeljku I.B.1 Rasporeda 2 ovog Sporazuma, kako se isti može s vremena na vrijeme mijenjati, uz saglasnost Banke.
11. “FUIP” znači Federalna uprava za inspeksijske poslove, nadležna za *inter alia*: zdravstvenu inspekciju, inspekciju rada i poljoprivrednu inspekciju.
12. “Opšti uslovi” znači “Opšti uslovi Međunarodne banke za obnovu i razvoj za IBRD financiranje, financiranje investicionih projekata” od 14. decembra 2018.g. uz izmjene navedene u Odjeljku II ovog Apendiksa.
13. “Inspektorat RS” znači Uprava za inspeksijske poslove Republike Srpske, nadležna *inter alia* za: zdravstvenu inspekciju, inspekciju rada i poljoprivrednu inspekciju.
14. „MPŠV“ znači Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS ili njegov sljednik prihvatljiv za Banku.
15. “MZ” znači Federalno ministarstvo zdravstva, ili njegov sljednik prihvatljiv za Banku.
16. “MZSZ” znači Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, ili njegov sljednik prihvatljiv za Banku.
17. “MRSP” znači Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ili njegov sljednik prihvatljiv za Banku.
18. “MPA Program” znači program multi-faznog programskog pristupa dizajniran za prevenciju, otkrivanje i odgovor na prijetnju koju nameće COVID-19 i za jačanje pripravnosti nacionalnih sistema javnog zdravstva.
19. “Operativni troškovi” znači razumni rashodi koje Entitet koji implementira projekt ostvari na račun implementacije Projekta, uključujući troškove vezane za uredsku opremu i potrošni materijal, korištenje i održavanje vozila, troškove dopreme robe, najma ureda, troškove komunikacije i osiguranja, uredske administrativne troškove, bankovne naknade, režije, troškove transporta, putovanja, dnevnica i supervizije, i plate, uključujući i razumne naknade/obeštećenje za zdravstvene radnike za rad u opasnim uslovima.

20. „IJZ“ znači Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.
21. „PIU“ znači Jedinica za implementaciju projekta, koja se pominje u Odjeljku I.A.1 Rasporeda Federalnog Projektnog sporazuma.
22. „PIT“ znači Tim za implementaciju projekta koji se pominje u Odjeljku I.A.1 Rasporeda Federalnog projektnog sporazuma.
23. „PPE“ znači lična zaštitna oprema.
24. „Propisi za nabavku“ znači, u svrhu paragrafa 87 Apendiksa Opštih uslova, „Propisi Svjetske banke za nabavku za Zajmoprimce financiranja za investicione projekte“ iz jula 2016.g., revidirani u novembru 2017.g. i avgustu 2018.g.
25. „Projektni sporazumi“ znači Federalni projektni sporazum i Projektni sporazum RS.
26. „Entitet koji implementira projekt“ znači bilo Republika Srpska ili Federacija, a zajedno se pominju kao „Entiteti koji implementiraju projekt“.
27. „Projektni operativni priručnik“ znači priručnik koji se pominje u Odjeljku I.B.1 Rasporeda odnosnog Projektnog sporazuma.
28. „Projektni upravni odbor“ znači odbor koji se pominje u Odjeljku I.A3 Rasporeda Federalnog projektnog sporazuma.
29. „Republika Srpska“ ili „RS“ znači Republika Srpska, sastavni dio Zajmoprimca.
30. „Projektni sporazum RS“ znači sporazum između Banke i RS za ovaj Projekt, kako se isti s vremena na vrijeme može mijenjati, i taj termin uključuje sve rasporede i sporazume dodate Projektnom sporazumu RS.
31. „Supsidijarni sporazum RS“ znači sporazum sklopljen između Zajmoprimca i RS, koji se pominje u Odjeljku I B.2 Rasporeda 2 ovog Sporazuma, kako se isti može s vremena na vrijeme mijenjati.
32. „Datum potpisivanja“ znači kasniji od dva datuma na koji Zajmoprimac i Banka potpišu ovaj Sporazum i ta se definicija primjenjuje na sve reference na „datum Sporazuma o zajmu“ u Opštim uslovima.
33. „Socijalne usluge“ znači pomoć u naturi (osnovne robe široke potrošnje, higijenski proizvodi i lična zaštitna oprema), kućne posjete i/ili nadzor od strane socijalnih radnika, kako je primjenljivo, ciljanih korisnika, kako je navedeno u Operativnom priručniku.
34. „Supsidijarni sporazumi“ znači Federalni supsidijarni sporazum i Supsidijarni sporazum RS.
35. „Obuka“ znači razumni troškovi koji se odnose na obuku u okviru Projekta, kako budu dogovoreni između Entiteta koji implementira projekt i Banke, a koji se odnose na studijska putovanja kurseve obuke, seminare, radionice i druge aktivnosti obuke, koje nisu

obuhvaćene ugovorima s davaocima usluga, uključujući i troškove materijala za obuku, najma prostora i opreme, putovanja, smještaja i dnevnica za polaznike i predavače, naknadu za predavače i razne druge troškove vezane za obuku.

. Odjeljak II. Izmjene Opštih uslova

Opšti uslovi se ovime mijenjaju da glase:

I. Odjeljak 9.01 (Uslovi efektivnosti pravnih sporazuma) se ovime mijenja da glasi:

“Pravni sporazumi neće postati efektivni dok Strana u zajmu i barem jedan Entitet koji implementira Projekt ne potvrde Banci, i Banka bude zadovoljna da su uslovi navedeni u paragrafima (a) do (c) ovog Odjeljka ispunjeni.

(a) Potpis i isporuka svakog Pravnog sporazuma u ime Strane u zajmu i navedenog Entiteta koji implementira projekt, koji je strana u tom Pravnom sporazumu propisno potvrđeni svim potrebnim radnjama i isporučeni u ime te strane, i relevantni Pravni sporazum je pravno obavezujući za tu stranu u skladu s njegovim uslovima.

(b) Ako Banka zahtijeva, stanje datog Entiteta koji implementira projekt, kako je navedeno i garantirano Banci na datum Pravnog sporazuma, se nije značajno negativno promijenilo nakon tog datuma.

(c) Svaki uslov naveden u Sporazumu o zajmu, kao uslov njegove efektivnosti ispunjen. (“Dodatni uslov efektivnosti”).”

**Legal Department
CONFIDENTIAL DRAFT
(Subject to Change)
G. Grinsteins
4/10/2020**

LOAN NUMBER 9097-BA

Loan Agreement

(Bosnia and Herzegovina Emergency COVID-19 Project)

between

BOSNIA AND HERZEGOVINA

and

**INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT**

LOAN AGREEMENT

AGREEMENT dated as of the Signature Date between BOSNIA AND HERZEGOVINA ("Borrower") and INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT ("Bank"). The Borrower and the Bank hereby agree as follows:

ARTICLE I — GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS

- 1.01. The General Conditions (as defined in the Appendix to this Agreement) apply to and form part of this Agreement.
- 1.02. Unless the context requires otherwise, the capitalized terms used in this Agreement have the meanings ascribed to them in the General Conditions or in the Appendix to this Agreement.

ARTICLE II — LOAN

- 2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower the amount of thirty-three million one hundred thousand Euro, (€33,100,000), as such amount may be converted from time to time through a Currency Conversion ("Loan"), to assist in financing the project described in Schedule 1 to this Agreement ("Project").
- 2.02. The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in accordance with Section III of Schedule 2 to this Agreement.
- 2.03. The Front-end Fee is one quarter of one percent (0.25%) of the Loan amount.
- 2.04. The Commitment Charge is one quarter of one percent (0.25%) per annum on the Unwithdrawn Loan Balance, provided that the Commitment Charge for the period beginning on the date of accrual of the Commitment Charge and ending on the date of the first anniversary of such date of accrual shall be zero percent (0%).
- 2.05. The interest rate is the Reference Rate plus the Fixed Spread or such rate as may apply following a Conversion; subject to Section 3.02(e) of the General Conditions.
- 2.06. The Payment Dates are February 15 and August 15 in each year.
- 2.07. The principal amount of the Loan shall be repaid in accordance with Schedule 3 to this Agreement.

ARTICLE III — PROJECT

- 3.01. The Borrower declares its commitment to the objective of the Project and the MPA Program. To this end, the Borrower shall cause Part A of the Project to be carried out by the RS and Part B of the Project to be carried out by the Federation, all in accordance with the provisions of Article V of the General Conditions and Schedule 2 to this Agreement and the Project Agreements.

ARTICLE IV — REMEDIES OF THE BANK

- 4.01. The Additional Event of Suspension consists of the following: namely, that the Project Implementing Entities' respective legislation establishing Cash Transfers and/or Social Services has been amended, suspended, abrogated, repealed or waived so as to affect materially and adversely, in the opinion of the Bank, the Project Implementing Entity's ability to carry out the Project or to perform any of its obligations under their respective Project Agreement.
- 4.02. The Additional Event of Acceleration consists of the following: namely, that the event specified in Section 4.01 of this Agreement occurs.

ARTICLE V — EFFECTIVENESS; TERMINATION

- 5.01. The Effectiveness Deadline is the date one hundred and eighty (180) days after the Signature Date.

ARTICLE VI — REPRESENTATIVE; ADDRESSES

- 6.01. The Borrower's Representative is its Minister of Finance and Treasury.
- 6.02. For purposes of Section 10.01 of the General Conditions: (a) the Borrower's address is:

Ministry of Finance and Treasury
Trg BiH 1
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina; and

- (b) the Borrower's Electronic Address is:

Facsimile:	E-mail:
(387-33) 202-930	trezorbih@mft.gov.ba

6.03. For purposes of Section 10.01 of the General Conditions: (a) the Bank's address is:

International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America; and

(b) the Bank's Electronic Address is:

Telex:	Facsimile:	E-mail:
248423(MCI) or 64145(MCI)	1-202-477-6391	lvangelder@worldbank.org

AGREED as of the Signature Date.

BOSNIA AND HERZEGOVINA

By

Authorized Representative

Name: _____

Title: _____

Date: _____

**INTERNATIONAL BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**

By

Authorized Representative

Name: _____

Title: _____

Date: _____

SCHEDULE 1

Project Description

The objective of the Project is to prevent, detect, and respond to the threat posed by the COVID-19 pandemic in Bosnia and Herzegovina.

The Project constitutes a phase of the MPA Program, and consists of the following parts:

Part A. Republika Srpska

1. Responding to the COVID-19 pandemic in Republika Srpska.

Providing immediate support to prevent additional cases of COVID-19, limit local transmission through containment strategies and prevent affected individuals and households from falling into destitution through:

1. Strengthening health care delivery and health system's through, *inter alia*:
 - (a) Enhancing case detection, confirmation and reporting, and contact tracing through *inter alia*: (i) strengthening disease surveillance systems, public health laboratories, and epidemiological capacity for early detection and confirmation of cases by, *inter alia*, adequately equipping public health laboratories with, *inter alia*, diagnostic kits and reagents; (ii) combining detection of new cases with active contact tracing; (iii) supporting epidemiological investigation by, *inter alia*, expanding the number of public health workers trained to undertake contact tracing and enhancing collaboration with the Inspectorate of RS; (iv) providing on-time data and information for guiding decision-making and response and mitigation activities, by, *inter alia*, enhancing systems and protocols for data reporting, analysis and dissemination.
 - (b) Supporting the implementation of social distancing measures through, *inter alia*: (i) promoting personal hygiene, including information campaigns on handwashing and proper use of masks; and (ii) supporting the MOHSW in protecting the wellbeing of health care professionals and other personnel involved in pandemic control activities through, *inter alia*, the supply of PPE and the provision of psychological support.
 - (c) Strengthening the health system through; *inter alia*: (i) the provision of training and the development of guidelines for health care workers on, *inter alia*, identifying and treating COVID-19; appropriate use of PPE; surveillance and prevention of the spread of respiratory infections within healthcare facilities; (ii) the acquisition and distribution of PPE; (iii) the provision of medical supplies, including diagnostic kits and reagents for COVID-19;
 - (d) Supporting communication preparedness and activities through, *inter alia*: (i) developing and distributing basic communication materials on COVID-19 for the general public; (ii) developing and distributing, *inter alia*, information and guidelines, training modules or presentations for health care professionals; and (iii) carrying out workshops and symposia on COVID-19 surveillance treatment and prophylaxis for a wide audience.

(e) Supporting animal and environmental health by, *inter alia*, strengthening and equipping, through the MAFWM, veterinarian professionals, laboratories and organizations to rapidly identify, control and eradicate possible outbreaks of zoonotic potential.

2. (a) Providing Cash Transfers to vulnerable households adversely affected by the economic impact of the COVID-19 pandemic; (b) providing Cash Transfers and Social Services to socially vulnerable and elderly individuals with need of protection and care; (c) supporting the registration and in-take of beneficiaries in the Cash Transfer and Social Services programs; (d) carrying out outreach and communication activities for the promotion of the Cash Transfer and Social Services programs and of appropriate hygiene, preventive health services and COVID-19 infection prevention; and (e) acquiring PPE and hygiene products for social care institutions.

2. Implementation Management and Monitoring and Evaluation

1. Carrying out Project management activities including: (a) the carrying out of financial management and procurement requirements of the Project; (b) the monitoring and evaluation of the Project, including spot checks of the provision of Cash Transfers and social care and beneficiary surveys; and (c) if needed, the recruitment of additional staff/consultants responsible for overall administration, procurement, and financial management under country specific projects.

Part B. Federation of Bosnia and Herzegovina

1. Responding to the COVID-19 pandemic in the Federation.

Providing immediate support to prevent additional cases of COVID-19, limit local transmission through containment strategies and prevent affected individuals and households from falling into destitution through:

1. Strengthening health care delivery and health system's through, *inter alia*:

(a) Enhancing case detection, confirmation and reporting, and contact tracing through *inter alia*: (i) strengthening disease surveillance systems, public health laboratories; and adequately equipping public health laboratories with, *inter alia*, diagnostic kits and reagents; (ii) combining detection of new cases with active contact tracing, by enhancing the surveillance and contact tracing modules of the health system's current information system and linking primary care providers to it; (iii) supporting epidemiological investigation by, *inter alia*, expanding the number of public health workers trained to undertake contact tracing and enhancing collaboration with the FDIF; (iv) providing on-time data and information for guiding decision-making and response and mitigation activities, by, *inter alia*, enhancing systems and protocols for data reporting, analysis and dissemination.

(b) Strengthening the health system through; *inter alia*: (i) the provision of training and the development of guidelines for health care workers on, *inter alia*, identifying and treating COVID-19; appropriate use of PPE; surveillance and prevention of the spread of respiratory infections within healthcare facilities; (ii) the acquisition and distribution of PPE; (iii) the provision of medical supplies, including diagnostic kits and reagents for COVID-19; (iv) the repurposing of health care facilities to meet the expected surge in demand for hospital beds, and intensive care beds in particular; establishment of specialized units in selected hospitals; establishment of health care facilities in non-traditional sites to help address temporary surge needs; and (v) the strengthening

of medical waste management and disposal systems; including ensuring safe water and basic sanitation in health facilities.

2. (a) Providing Cash Transfers to vulnerable households adversely affected by the economic impact of the COVID-19 pandemic; (b) Providing Cash Transfers and Social Services to socially vulnerable and elderly individuals with need of protection and care; (c) supporting the registration and in-take of beneficiaries in the Cash Transfer and Social Services Programs; and (d) carrying out outreach and communication activities for the promotion of the Cash Transfer and Social Services Programs and of appropriate hygiene, preventive health services and COVID-19 infection prevention.

2. Implementation Management and Monitoring and Evaluation

1. Carrying out project management activities, including: (a) the carrying out of financial management, procurement, environmental and social requirements of the Project; (b) the monitoring and evaluation of the Project, including spot checks of the provision of Cash Transfers and social care and beneficiary surveys; (c) the recruitment of additional staff/consultants responsible for overall administration, procurement, and financial management under country specific projects; and (d) acquiring PPE and hygiene products for social care institutions.

SCHEDULE 2

Project Execution

Section I. Implementation Arrangements

A. Subsidiary Agreement

1. To facilitate the carrying out of Part A of the Project, the Borrower shall make part of the proceeds of the Loan, in an amount equal to thirteen million two hundred forty thousand one hundred Euro (EUR 13,240,100), including the proceeds of the Loan allocated from time to time to Category (1) available to RS under a subsidiary agreement between the Borrower and the RS, under terms and conditions acceptable to the Bank ("the RS Subsidiary Agreement").
2. To facilitate the carrying out of Part B of the Project, the Borrower shall make part of the proceeds of the Loan, in an amount equal nineteen million eight hundred fifty nine thousand nine hundred Euro (EUR 19,859,900), including the proceeds of the Loan allocated from time to time to Categories (2) and (3), available to the Federation under a subsidiary agreement between the Borrower and the Federation, under terms and conditions acceptable to the Bank ("the Federation Subsidiary Agreement").
3. The Borrower shall exercise its rights and carry out its obligations under each Subsidiary Agreement in such manner as to protect the interests of the Borrower and the Bank and to accomplish the purposes of the Loan. Except as the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall not assign, amend, abrogate or waive the Subsidiary Agreements or any of their provisions.

B. Environmental and Social Standards.

1. The Borrower shall, and shall cause the Project Implementing Entities to, ensure that the Project is carried out in accordance with the Environmental and Social Standards, in a manner acceptable to the Bank.
2. Without limitation upon paragraph 1 above, the Borrower shall, and shall cause the Project Implementing Entities to, ensure that the Project is implemented in accordance with the Environmental and Social Commitment Plan ("ESCP"), in a manner acceptable to the Bank. To this end, the Borrower shall, and shall cause the Project Implementing Entities to, ensure that:
 - (a) the measures and actions specified in the ESCP are implemented with due diligence and efficiency, and provided in the ESCP;
 - (b) sufficient funds are available to cover the costs of implementing the ESCP;
 - (c) policies and procedures are maintained, and qualified and experienced staff in adequate numbers are retained to implement the ESCP, as provided in the ESCP; and

- (d) the ESCP, or any provision thereof, is not amended, repealed, suspended or waived, except as the Bank shall otherwise agree in writing, as specified in the ESCP, and ensure that the revised ESCP is disclosed promptly thereafter.
- 3. In case of any inconsistencies between the ESCP and the provisions of this Agreement, the provisions of this Agreement shall prevail.
- 4. The Borrower shall, and shall cause the Project Implementing Entities to, ensure that:
 - (a) all measures necessary are taken to collect, compile, and furnish to the Bank through regular reports, with the frequency specified in the ESCP, and promptly in a separate report or reports, if so requested by the Bank, information on the status of compliance with the ESCP and the environmental and social instruments referred to therein, all such reports in form and substance acceptable to the Bank, setting out, *inter alia*: (i) the status of implementation of the ESCP; (ii) conditions, if any, which interfere or threaten to interfere with the implementation of the ESCP; and (iii) corrective and preventive measures taken or required to be taken to address such conditions; and
 - (b) the Bank is promptly notified of any incident or accident related to or having an impact on the Project which has, or is likely to have, a significant adverse effect on the environment, the affected communities, the public or workers, in accordance with the ESCP, the environmental and social instruments referenced therein and the Environmental and Social Standards.
- 5. The Borrower shall, and shall cause the Project Implementing Entities to, establish, publicize, maintain and operate an accessible grievance mechanism, to receive and facilitate resolution of concerns and grievances of Project-affected people, and take all measures necessary and appropriate to resolve, or facilitate the resolution of, such concerns and grievances, in a manner acceptable to the Bank.
- 6. The Borrower shall, and shall cause the Project Implementing Entities to, ensure that all bidding documents and contracts for civil works under the Project include the obligation of contractors, subcontractors and supervising entities to: (a) comply with the relevant aspects of ESCP and the environmental and social instruments referred to therein; and (b) adopt and enforce codes of conduct that should be provided to and signed by all workers, detailing measures to address environmental, social, health and safety risks, and the risks of sexual exploitation and abuse, sexual harassment and violence against children, all as applicable to such civil works commissioned or carried out pursuant to said contracts.

Section II. Withdrawal of Loan Proceeds

A. General.

Without limitation upon the provisions of Article II of the General Conditions and in accordance with the Disbursement and Financial Information Letter, the Borrower may withdraw the proceeds of the Loan to: (a) finance Eligible Expenditures; and [(b) pay: [(i) the Front-end Fee][;] and [(ii) each Interest Rate Cap or Interest Rate Collar premium]; in the amount allocated and, if applicable, up to the percentage set forth against each Category of the following table:

Category	Amount of the Loan Allocated (expressed in EUR)	Percentage of Expenditures to be financed (inclusive exclusive of Taxes)
(1) Goods, works, non-consulting services, consulting services, Training, Operating Costs and Cash Transfers for Part A of the Project	13,207,000	100%
(2) Goods, works, non-consulting services, consulting services, Training, and Operating Costs for Parts B.1.1 and B.2 of the Project	10,103,250	100%
(3) Goods, non-consulting services, consulting services, Training, Operating Costs, and Cash Transfers for Part B.1.2 of the Project	9,707,000	100%
(4) Front-end Fee	82,750	Amount payable pursuant to Section 2.03 of this Agreement in accordance with Section 2.07 (b) of the General Conditions
(5) Interest Rate Cap or Interest Rate Collar premium	0	Amount due pursuant to Section 4.05 (c) of the General Conditions
TOTAL AMOUNT	33,100,000	

B. Withdrawal Conditions; Withdrawal Period.

1. Notwithstanding the provisions of Part A above, no withdrawal shall be made:
 - (a) for payments made prior to the Signature Date, except that withdrawals up to an aggregate amount not to exceed €13,240,000 may be made for payments made prior to this date but on or after January 16, 2020, for Eligible Expenditures.
 - (b) Under Category (1) unless:
 - (i) the RS Project Agreement has been executed by its parties; and
 - (ii) the RS Subsidiary Agreement has been executed by its parties.
 - (c) Under Categories (2) and (3) unless:
 - (i) the Federation Project Agreement has been executed by its parties; and
 - (ii) the Federation Subsidiary Agreement has been executed by its parties.
2. The Closing Date is June 30, 2022.

SCHEDULE 3

Commitment-Linked Amortization Repayment Schedule

The following table sets forth the Principal Payment Dates of the Loan and the percentage of the total principal amount of the Loan payable on each Principal Payment Date ("Installment Share").

Level Principal Repayments	
Principal Payment Date	Installment Share
On each February 15 and August 15 Beginning August 15, 2027 through February 15, 2052	2%

APPENDIX

Section I. Definitions

1. "Anti-Corruption Guidelines" means, for purposes of paragraph 5 of the Appendix to the General Conditions, the "Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants", dated October 15, 2006 and revised in January 2011 and as of July 1, 2016.
2. "Cash Transfers" means a grant provided out of the proceeds of the Loan to an eligible beneficiary pursuant to the criteria and requirements set forth in the respective Project Operational Manual.
3. "Cash Transfers and Social Services Programs" means each of the project Implementing Entities' -programs regulating the provision of Cash Transfers and Social Services, as set forth the respective Project Operational Manual.
4. "Category" means a category set forth in the table in Section II.A of Schedule 2 to this Agreement.
5. "COVID-19" means the coronavirus disease caused by the 2019 novel coronavirus (SARS-CoV-2).
6. "Environmental and Social Commitment Plan" or "ESCP" means the environmental and social commitment plan for the Project, dated April 10, 2020, as the same may be amended from time to time in accordance with the provisions thereof, which sets out the material measures and actions that the Borrower shall carry out or cause to be carried out to address the potential environmental and social risks and impacts of the Project, including the timeframes of the actions and measures, institutional, staffing, training, monitoring and reporting arrangements, and any environmental and social instruments¹ to be prepared thereunder.

¹ These instruments may include, for example, Environmental and Social Impact Assessments ("ESIA"), Environmental and Social Management Frameworks ("ESMF"), Environmental and Social Management

7. "Environmental and Social Standards" or "ESSs" means, collectively: (i) "Environmental and Social Standard 1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts"; (ii) "Environmental and Social Standard 2: Labor and Working Conditions"; (iii) "Environmental and Social Standard 3: Resource Efficiency and Pollution Prevention and Management"; (iv) "Environmental and Social Standard 4: Community Health and Safety"; (v) "Environmental and Social Standard 5: Land Acquisition, Restrictions on Land Use and Involuntary Resettlement"; (vi) "Environmental and Social Standard 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources"; (vii) "Environmental and Social Standard 7: Indigenous Peoples/Sub-Saharan Historically Underserved Traditional Local Communities"; (viii) "Environmental and Social Standard 8: Cultural Heritage"; (ix) "Environmental and Social Standard 9: Financial Intermediaries"; (x) "Environmental and Social Standard 10: Stakeholder Engagement and Information Disclosure"; effective on October 1, 2018, as published by the Bank.
8. "Federation of Bosnia and Herzegovina" or "Federation" means the Federation of Bosnia and Herzegovina, a constitutive part of the Borrower.
9. "Federation Project Agreement" means the agreement between the Bank and the Federation for this Project, as the same may be amended from time to time, and such term includes all schedules and agreements supplemental to the Federation Project Agreement.
10. "Federation Subsidiary Agreement" means the agreement entered into between the Borrower and the Federation, referred to in Section I.B.1 of Schedule 2 to this Agreement, as the same may be amended from time to time, with the agreement of the Bank.
11. "FDIF" means the Federal Department for Inspection Affairs, responsible for *inter alia*: health inspection service, labour inspection service, agriculture inspection service.
12. "General Conditions" means the "International Bank for Reconstruction and Development General Conditions for IBRD Financing, Investment Project Financing", dated December 14, 2018, with the modifications set forth in Section II of this Appendix.
13. "Inspectorate of RS" means the Administration for Inspection Activities of Republika Srpska, responsible for *inter alia*: health inspection service, labour inspection service, agriculture inspection service.
14. "MAFWM" means the RS Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management, or its successor acceptable to the Bank.

Plans ("ESMP"), Resettlement Action Plans ("RAPs"), Resettlement Policy Frameworks ("RPF"), Stakeholder Engagement Plans ("SEP"), Labor Management Procedures ("LMP"), Indigenous Peoples Plans ("IPP"), Indigenous Peoples Planning Framework ("IPPF"). Lawyers are not required to define these instruments in the agreement unless any of these are explicitly referenced in the agreement as part of a condition of effectiveness, disbursement condition or other type of covenant, in which case, said instrument should be defined as well.

15. "MOH" means the Federation Ministry of Health, or its successor acceptable to the Bank.
16. "MOHSW" means the RS Ministry of Health and Social Welfare, or its successor acceptable to the Bank.
17. "MOLSP" means the Federation Ministry of Labor and Social Policy, or its successor acceptable to the Bank.
18. "MPA Program" means the multiphase programmatic approach program designed to prevent, detect and respond to the threat posed by COVID-19 and strengthen national systems for public health preparedness.
19. "Operating Costs" means the reasonable incremental expenses incurred by the Project Implementing entity on account of Project implementation, including costs related to office equipment and supplies, vehicle operation and maintenance, shipping costs, office rentals, communication and insurance costs, office administration costs, bank charges, utilities, transport costs, travel, per diem and supervision costs, and salaries including reasonable hazard/indemnity pay to health employees.
20. "PHI" means the RS Public Health Institute.
21. "PIU" means the Project Implementation Unit referred to in Section I.A.1 of the Schedule to the Federation Project Agreement.
22. "PIT" means the Project Implementation Team referred to in Section I.A.1 of the Schedule to the Federation Project Agreement.
23. "PPE" means personal protective equipment.
24. "Procurement Regulations" means, for purposes of paragraph 87 of the Appendix to the General Conditions, the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers", dated July 2016, revised November 2017 and August 2018.
25. "Project Agreements" means the Federation Project Agreement and the RS Project Agreement.
26. "Project Implementing Entity" means either the Republika Srpska or the Federation, jointly referred to as the "Project Implementing Entities".
27. "Project Operational Manual" means the manual referred to in Section I.B.1 of the Schedule to the respective Project Agreement.
28. "Project Steering Committee" means the committee referred to in Section I.A.3 of the Schedule to the Federation Project Agreement.
29. "Republika Srpska" or "RS" means Republika Srpska, a constitutive part of the Borrower.

30. "RS Project Agreement" means the agreement between the Bank and the Republika Srpska for this Project, as the same may be amended from time to time, and such term includes all schedules and agreements supplemental to the RS Project Agreement.
31. "RS Subsidiary Agreement" means the agreement entered into between the Borrower and the Republika Srpska, referred to in Section I.B.2 of Schedule 2 to this Agreement, as the same may be amended from time to time.
32. "Signature Date" means the later of the two dates on which the Borrower and the Bank signed this Agreement and such definition applies to all references to "the date of the Loan Agreement" in the General Conditions.
33. "Social Services" means in kind assistance (basic consumer goods hygiene products and personal protective equipment), home visits and/or follow up by social workers, as applicable, for targeted beneficiaries, as set forth in the Project Operational Manual.
34. "Subsidiary Agreements" means the Federation Subsidiary Agreement and the RS Subsidiary Agreement.
35. "Training" means the reasonable costs associated with training under the Project, as agreed between the Project Implementing Entity and the Bank, and attributable to study tours, training courses, seminars, workshops and other training activities, not included under service providers' contracts, including costs of training materials, space and equipment rental, travel, accommodation and per diem costs of trainees and trainers, trainers' fees, and other training related miscellaneous costs.

Section II. Modifications to the General Conditions

The General Conditions are hereby modified as follows:

1. Section 9.01 (Conditions of Effectiveness of Legal Agreements) is hereby amended as follows:

"The Legal Agreements shall not become effective until the Loan Party and at least one of the Project Implementing Entities confirms and the Bank is satisfied that the conditions specified in paragraphs (a) through (c) of this Section are met.

(a) The execution and delivery of each Legal Agreement on behalf of the Loan Party and said Project Implementing Entity which is a party to such Legal Agreement have been duly authorized by all necessary actions and delivered on behalf of such party, and the relevant Legal Agreement is legally binding upon such party in accordance with its terms.

(b) If the Bank so requests, the condition of said Project Implementing Entity, as represented and warranted to the Bank at the date of the Legal Agreements, has not undergone any material adverse change after such date.

(c) Each condition specified in the Loan Agreement as a condition of its effectiveness has occurred. ("Additional Condition of Effectiveness")."

Pravno odjeljenje
POVJERLJIVI NACRT
(Podložan promjenama)
G. Grinsteins
4/10/2020

ZAJAM BROJ _____-BA

Projektni sporazum

(Hitni projekt za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu)

između

MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

I

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PROJEKTNII SPORAZUM

SPORAZUM između MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Banka") i FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ("Entitet koji implementira projekt") ("Projektni sporazum") u vezi sa Sporazumom o zajmu ("Sporazum o zajmu") od Datuma potpisivanja između Bosne i Hercegovine ("Zajmoprimac") i Banke, koji se odnosi na Zajam No. _____. Banka i Entitet koji implementira projekt se, ovime, slažu kako slijedi:

ČLAN I – OPŠTI USLOVI; DEFINICIJE

- 1.01. Opšti uslovi (kako su definirani u Apendiksu Sporazuma o zajmu) se primjenjuju na ovaj Sporazum i čine njegov dio.
- 1.01. Ukoliko kontekst ne zahtijeva drugačije, termini pisani velikim početnim slovom korišteni u ovom Sporazumu imaju značenja koja su im data u Sporazumu o zajmu ili Opštim uslovima.

ČLAN II - PROJEKT

- 2.01. Entitet koji implementira projekt izjavljuje svoju opredijeljenost za ciljeve Projekta i MPA Programa. U tom smislu, Entitet koji implementira projekt će provesti Dio B Projekta u skladu s odredbama Člana V Opštih uslova i Rasporeda ovog Sporazuma, i osiguraće, odmah po potrebi, novčana i druga sredstva, usluge i ostale resurse potrebne za Projekt.

ČLAN III — PREDSTAVNIK; ADRESE

- 3.01. Predstavnik entiteta koji implementira projekt je njegov Ministar financija.
- 3.02. U svrhu Odjeljka 10.01 Opštih uslova: (a) adresa Banke je:

International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America; and

(b) elektronska adresa Banke je:

Telex:	Fax:	E-mail:
248423(MCI) or 64145(MCI)	1-202-477-6391	lvangelder@worldbank.org

- 3.03. U svrhu Odjeljka 10.01 Opštih uslova: (a) adresa Entiteta koji implementira projekt je:

Federalno ministarstvo financija
Mehmeda Spahe 5
71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina; a

(b) elektronska adresa Entiteta koji implementira projekt je:

Fax:

E-mail:

387 33 203 152

fmf.kab@bih.net.ba

DOGOVORENO na kasniji od dva ispod navedena datuma:

**MEĐUNARODNA BANKA
ZA OBNOVU I RAZVOJ**

Od strane

_____ **Ovlašteni predstavnik**

Ime i prezime: _____

Funkcija: _____

Datum: _____

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Od strane

_____ **Ovlašteni predstavnik**

Ime i prezime: _____

Funkcija: _____

Datum: _____

RASPORED

Izvršenje odnosnog dijela projekta Entiteta koji implementira projekt

Odjeljak I. Aranžmani implementacije

A. Institucionalni aranžmani

1. Najkasnije jedan mjesec nakon Datuma efektivnosti, Entitet koji implementira projekt će, putem MZ uspostaviti Jedinicu za implementaciju projekta (PIU) i potom je cijelo vrijeme tokom implementacije Projekta održavati s dovoljnim resursima, kompetentnim osobljem u adekvatnom broju i s adekvatnim nadležnostima, sve zadovoljavajuće za Banku i kako je navedeno u Projektnom operativnom priručniku.
2. U svrhu provođenja Dijela B.1.2 projekta, najkasnije jedan mjesec nakon Datuma efektivnosti, Entitet koji implementira projekt će, putem MRSP uspostaviti Tim za implementaciju projekta (PIT) i potom ga cijelo vrijeme tokom implementacije Projekta održavati s dovoljnim resursima, kompetentnim osobljem u adekvatnom broju i s adekvatnim nadležnostima, sve zadovoljavajuće za Banku i kako je navedeno u Projektnom operativnom priručniku.
3. Najkasnije jedan mjesec nakon Datuma efektivnosti, Entitet koji implementira projekt će uspostaviti i potom tokom implementacije Projekta održavati Projektni upravni odbor za nadgledanje s nadležnostima i učesnicima kako je navedeno u Projektnom operativnom priručniku.
4. Za olakšanje implementacije Dijela B.1.2 Projekta, najkasnije jedan mjesec nakon Datuma efektivnosti, Entitet koji implementira projekt će donijeti uputstvo o pojednostavljenom ili hitnom postupku registracije za programe gotovinskih transfera i socijalnih usluga, na način i sa sadržajem prihvatljivim za Banku.

B. Projektni operativni priručnik

1. Najkasnije jedan mjesec nakon Datuma efektivnosti, Entitet koji implementira projekt će, putem MZ usvojiti Projektni operativni priručnik i potom u skladu s njim provoditi Dio Projekta koji se odnosi na Entitet koji implementira projekt (Projektni operativni priručnik zadovoljavajući za Banku sadrži, *inter alia*: (i) specifične odredbe o detaljnim aranžmanima za provođenje odnosnog Dijela projekta Entiteta koji implementira projekt; (ii) sastav i nadležnosti PIU-a; (iii) zahtjeve vezane za nabavku, financijsko upravljanje i povlačenje; (iv) zahtjeve za prikupljanjem i obradom ličnih podataka u skladu s dobrim međunarodnim praksama; (v) indikatore učinka; i (vi) Anti-korupcijske smjernice.
2. Entitet koji implementira projekt neće mijenjati, odricati se od, niti propuštati provođenje bilo koje odredbe Projektnog operativnog priručnika, bez prethodnog pismenog odobrenja Banke. U slučaju bilo kojeg neslaganja termina između Projektnog operativnog priručnika i ovog Sporazuma, primjenjivaće se termini iz ovog Sporazuma.

C. Okolišni i socijalni standardi

1. Entitet koji implementira projekt će osigurati da se odnosni Dio Projekta Entiteta koji implementira projekat provodi u skladu s Okolišnim i socijalnim standardima, na način prihvatljiv za Banku.
2. Bez ograničenja gornjeg paragrafa 1, Entitet koji implementira projekt će osigurati da se odnosni Dio Projekta Entiteta koji implementira projekt, implementira u skladu s Planom okolišnih i socijalnih obaveza ("ESCP"), na način prihvatljiv za Banku. U tom smislu, Entitet koji implementira projekt će osigurati:
 - (a) Da se mjere i aktivnosti navedene u ESCP implementiraju s dužnom pažnjom i efikasnošću, kako je navedeno u ESCP;
 - (b) Da se stavi na raspolaganje dovoljno sredstava za pokrivanje troškova implementacije ESCP;
 - (c) Da se održavaju politike i procedure i kvalificirano i iskusno osoblje zadrži u dovoljnom broju za implementaciju ESCP, kako je navedeno u ESCP; i
 - (d) Da se ESCP, niti bilo koja njegova odredba, ne mijenjaju, ukidaju, suspendiraju, niti se odriče od njih, osim ukoliko se Banka u pismenoj formi ne složi drugačije, kako je navedeno u ESCP, i osigura da se revidirani ESCP objavi odmah nakon revizije.
3. U slučaju neslaganja između ESCP i odredaba ovog Sporazuma, primjenjivaće se odredbe ovog Sporazuma.
4. Entitet koji implementira projekt će osigurati:
 - (a) Da se poduzmu sve mjere neophodne za prikupljanje, objedinjavanje i dostavljanje Banci, putem redovnih izvještaja, po učestalost navedenoj u ESCP, odmah u odvojenom izvještaju ili izvještajima, ako Banka bude tako tražila, informacije o statusu pridržavanja ESCP i u njemu sadržanih okolišnih i socijalnih instrumenata, svi ti izvještaji u formi i po sadržaju prihvatljivim za Banku, uz navođenje, *inter alia*: (i) statusa implementacije ESCP; (ii) stanja, ako postoje, koja se upliću ili prijete da će se uplitati u implementaciju ESCP; i (iii) korektivnih i preventivnih mjera, poduzetih ili koje trebaju biti poduzete za prevazilaženje takvih stanja; i
 - (b) Da se Banka odmah obavijesti o svakom incidentu ili slučaju koji je povezan sa ili ima uticaj na Projekt, koji ima, ili je vjerovatno da će imati, značajan negativan uticaj na okoliš, zahvaćene zajednice, javnost ili radnike, u skladu s ESCP, u njemu navedenim okolišnim i socijalnim instrumentima i Okolišnim i socijalnim standardima.
5. Entitet koji implementira projekt će uspostaviti, objaviti, održavati i koristiti pristupačne mehanizme žalbe za prijem i olakšanje rješavanja bojazni i žalbi ljudi pogođenih Projektom, i poduzmu sve mjere neophodne i prikladne za rješavanje ili olakšanje rješavanja tih bojazni i žalbi, na način prihvatljiv za Banku.

6. Entitet koji implementira projekt će osigurati da svi ponudbeni dokumenti i ugovori za građevinske radove u okviru Projekta obuhvate obavezu izvođača, pod-izvođača i nadzora: (a) da se pridržavaju relevantnih aspekata ESCP i u njemu sadržanih okolišnih i socijalnih instrumenata; i (b) da usvoje i primjenjuju kodeks ponašanja s kojim će biti upoznati i potpisati ga svi radnici, a koji detaljno navodi mjere za rješavanje okolišnih, socijalnih, zdravstvenih i sigurnosnih rizika i rizika od seksualnog iskorištavanja i zloupotrebe, seksualnog zlostavljanja i nasilja protiv djece, sve kako je primjenljivo na takve građevinske radove, ugovorene ili koji se provode u skladu s navedenim ugovorima.

Odjeljak II. Monitoring, izvještavanje i evaluacija projekta

1. Entitet koji implementira projekt će vršiti monitoring i evaluaciju napretka na odnosnom Dijelu Projekta Entiteta koji implementira projekt i pripremati Projektne izvještaje u skladu s odredbama Odjeljka 5.08 (b) Opštih uslova i na osnovu indikatora prihvatljivih za Banku. Svaki takav Projektni izvještaj će obuhvatati period od jednog kalendarskog polugodišta i dostavljati se Banci najkasnije četrdeset pet dana po isteku perioda obuhvaćenog datim izvještajem.
2. Entitet koji implementira projekt će najkasnije šest mjeseci nakon Datuma zatvaranja Banci dostaviti, izvještaj, koji se pominje u Odjeljku 5.08 (c) Opštih uslova, za odnosni Dio Projekta Entiteta koji implementira projekt.
3. Ukoliko se Sporazumom o zajmu eksplicitno ne zahtijeva ili dopušta drugačije, Entitet koji implementira projekt, u okviru ovog Sporazuma ili kako Banka može eksplicitno zahtijevati, kod dostavljanja informacija, izvještaja ili dokumenata vezanih za Projektne aktivnosti, osigurati da takve informacije, izvještaji ili dokumenti ne sadrže Lične podatke.

Legal Department
CONFIDENTIAL DRAFT
(Subject to Change)
G. Grinsteins
4/10/2020

LOAN NUMBER _____-BA

Project Agreement

(Bosnia and Herzegovina Emergency COVID-19 Project)

between

**INTERNATIONAL BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**

and

FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

PROJECT AGREEMENT

AGREEMENT between INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT ("Bank") and FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ("Project Implementing Entity") ("Project Agreement") in connection with the Loan Agreement ("Loan Agreement") of the Signature Date between BOSNIA AND HERZEGOVINA ("Borrower") and the Bank, concerning Loan No. _____. The Bank and the Project Implementing Entity hereby agree as follows:

ARTICLE I — GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS

- 1.01. The General Conditions (as defined in the Appendix to the Loan Agreement) apply to and form part of this Agreement.
- 1.02. Unless the context requires otherwise, the capitalized terms used in this Agreement have the meanings ascribed to them in the Loan Agreement or the General Conditions.

ARTICLE II — PROJECT

- 2.01. The Project Implementing Entity declares its commitment to the objectives of the Project and the MPA Program. To this end, the Project Implementing Entity shall carry out Part B of the Project in accordance with the provisions of Article V of the General Conditions and the Schedule to this Agreement, and shall provide, promptly as needed, the funds, facilities, services and other resources required for the Project.

ARTICLE III — REPRESENTATIVE; ADDRESSES

- 3.01. The Project Implementing Entity's Representative is its Minister of Finance.
- 3.02. For purposes of Section 10.01 of the General Conditions: (a) the Bank's address is:

International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America; and

(b) the Bank's Electronic Address is:

Telex:	Facsimile:	E-mail:
248423(MCI) or 64145(MCI)	1-202-477-6391	lvangelder@worldbank.org

- 3.03. For purposes of Section 10.01 of the General Conditions: (a) the Project Implementing Entity's address is:

Federal Ministry of Finance

Mehmeda Spahe 5
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina; and

(b) the Project Implementing Entity's Electronic Address is:

Facsimile: E-mail:
387 33 203 152 fmf.kab@bih.net.ba

AGREED as of the later of the two dates written below.

**INTERNATIONAL BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**

By

Authorized Representative

Name: _____

Title: _____

Date: _____

FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

By

Authorized Representative

Name: _____

Title: _____

Date: _____

SCHEDULE

Execution of the Project Implementing Entity's Respective Part of the Project

Section I. Implementation Arrangements

A. Institutional Arrangements

1. No later than one month after the Effective Date, the Project Implementing Entity, through MOH shall establish a Project Implementation Unit (PIU), and thereafter maintain it at all times during the implementation of the Project, with sufficient resources, competent staff in adequate numbers and responsibilities, all acceptable to the Bank and as set forth in the Project Operations Manual.
2. For purposes of carrying out Part B.1.2 of the Project, no later than one month after the Effective Date, the Project Implementing Entity, through MOLSP shall establish a Project Implementation Team (PIT), and thereafter maintain it at all times during the implementation of the Project, with sufficient resources, competent staff in adequate numbers and responsibilities, all acceptable to the Bank and as set forth in the Project Operations Manual.
3. No later than one month after the Effective Date, the Project Implementing Entity shall establish and thereafter maintain throughout the implementation of the Project, a Project Steering Committee for Project oversight with responsibilities and participants as set forth in the Project Operations Manual.
4. To facilitate the implementation of Part B.1.2 of the Project, no later than one month after the Effective Date, the Project Implementing Entity shall issue instructions for simplified or emergency registration procedures for Cash Transfer and Social Service programs, in a manner and with contents acceptable to the Bank.

B. Project Operational Manual

1. No later than one month after the Effective Date, the Project Implementing Entity, through MOH shall adopt, and thereafter carry out the Project Implementing Entity's Respective Part of the Project in accordance with, a manual (the Project Operational Manual, satisfactory to the Bank containing, *inter alia*: (i) specific provisions on detailed arrangements for the carrying out of the Project Implementing Entity's Respective Part of the Project; (ii) the composition and responsibilities of the PIU; (iii) the procurement, financial management and disbursement requirements thereof; (iv) personal data collection and processing requirements in accordance with good international practices; (v) the performance indicators; and (vi) the Anti-Corruption Guidelines.
2. The Project Implementing Entity shall not amend, waive, or fail to enforce any provision of the Project Operational Manual without the Bank's prior written approval. In case of any conflict between the terms of the Project Operational Manual and those of this Agreement, the terms of this Agreement shall prevail.

C. Environmental and Social Standards

1. The Project Implementing Entity shall ensure that the Project Implementing Entity's Respective Part of the Project is carried out in accordance with the Environmental and Social Standards, in a manner acceptable to the Bank.
2. Without limitation upon paragraph 1 above, the Project Implementing Entity shall ensure that the Project Implementing Entity's Respective Part of the Project is implemented in accordance with the Environmental and Social Commitment Plan ("ESCP"), in a manner acceptable to the Bank. To this end, the Project Implementing Entity shall ensure that:
 - (a) the measures and actions specified in the ESCP are implemented with due diligence and efficiency, and provided in the ESCP;
 - (b) sufficient funds are available to cover the costs of implementing the ESCP;
 - (c) policies and procedures are maintained, and qualified and experienced staff in adequate numbers are retained to implement the ESCP, as provided in the ESCP; and
 - (d) the ESCP, or any provision thereof, is not amended, repealed, suspended or waived, except as the Bank shall otherwise agree in writing, as specified in the ESCP, and ensure that the revised ESCP is disclosed promptly thereafter.
3. In case of any inconsistencies between the ESCP and the provisions of this Agreement, the provisions of this Agreement shall prevail.
4. The Project Implementing Entity shall ensure that:
 - (a) all measures necessary are taken to collect, compile, and furnish to the Bank through regular reports, with the frequency specified in the ESCP, and promptly in a separate report or reports, if so requested by the Bank, information on the status of compliance with the ESCP and the environmental and social instruments referred to therein, all such reports in form and substance acceptable to the Bank, setting out, *inter alia*: (i) the status of implementation of the ESCP; (ii) conditions, if any, which interfere or threaten to interfere with the implementation of the ESCP; and (iii) corrective and preventive measures taken or required to be taken to address such conditions; and
 - (b) the Bank is promptly notified of any incident or accident related to or having an impact on the Project which has, or is likely to have, a significant adverse effect on the environment, the affected communities, the public or workers, in accordance with the ESCP, the environmental and social instruments referenced therein and the Environmental and Social Standards.
5. The Project Implementing Entity shall establish, publicize, maintain and operate an accessible grievance mechanism, to receive and facilitate resolution of concerns and grievances of Project-affected people, and take all measures necessary and appropriate to

resolve, or facilitate the resolution of, such concerns and grievances, in a manner acceptable to the Bank.

6. The Project Implementing Entity shall ensure that all bidding documents and contracts for civil works under the Project Implementing Entity's Respective Part of the Project include the obligation of contractors, subcontractors and supervising entities to: (a) comply with the relevant aspects of ESCP and the environmental and social instruments referred to therein; and (b) adopt and enforce codes of conduct that should be provided to and signed by all workers, detailing measures to address environmental, social, health and safety risks, and the risks of sexual exploitation and abuse, sexual harassment and violence against children, all as applicable to such civil works commissioned or carried out pursuant to said contracts.

Section II. Project Monitoring, Reporting and Evaluation

1. The Project Implementing Entity shall monitor and evaluate the progress of the Project Implementing Entity's Respective Part of the Project and prepare Project Reports in accordance with the provisions of Section 5.08 (b) of the General Conditions and on the basis of indicators acceptable to the Bank. Each such Project Report shall cover the period of one calendar semester, and shall be furnished to the Bank no later than forty-five days after the end of the period covered by such report.
2. The Project Implementing Entity shall provide to the Bank not later than six months after the Closing Date, the report referred to in Section 5.08 (c) of the General Conditions for the Project Implementing Entity's Respective Part of the Project.
3. Except as may otherwise be explicitly required or permitted under the Loan Agreement, under this Agreement, or as may be explicitly requested by the Bank, in sharing any information, report or document related to the Project activities, the Project Implementing Entity shall ensure that such information, report or document does not include Personal Data.